

t27_tdlat_3

(TMbE6h8EDkbF9TMKKh9kbgW88iBbeicy6THx)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_tdlat_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k2_pre_topc \\ & X0 X1 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k1_tops_1 X0 (k3_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge \\ & ((v3_pre_topc X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (v4_pre_topc (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1) X0) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge \\ & ((v4_pre_topc X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (v3_pre_topc (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1) X0) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k3_subset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((l1_pre_topc X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_pre_topc X0 X1) (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc\ X0)\wedge(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow(m1_subset_1\ (k1_tops_1\ X0\ X1)\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0)\wedge((v2_pre_topc\ X0)\wedge(l1_pre_topc\ X0)))\Rightarrow((v4_tdlat_3\ X0)\Leftrightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow((v3_pre_topc\ X1\ X0)\Rightarrow(v3_pre_topc\ (k2_pre_topc\ X0\ X1)\ X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow(k1_tops_1\ X0\ X1 = k3_subset_1\ (u1_struct_0\ X0)\ (k2_pre_topc\ X0\ (k3_subset_1\ (u1_struct_0\ X0)\ X1)))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0)\wedge((v2_pre_topc\ X0)\wedge(l1_pre_topc\ X0)))\Rightarrow((v4_tdlat_3\ X0)\Leftrightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow((v4_pre_topc\ X1\ X0)\Rightarrow(v4_pre_topc\ (k1_tops_1\ X0\ X1)\ X0)))$$